

# Level 2


For office use only														
A1	Individual questionnaire number							A2	Household questionnaire number					
A3	Household control sheet number							A4	Pcode from household roster					

- $(11 - 5) + 2 \times (21 - 17) =$ 
  - 2
  - 10
  - 14
  - 31
- What is the place value of 7 in 738? / Boemotulo ba 7 ho 738 ke eng?
  - 1
  - 10
  - 100
  - 1000
- $4 \times 7 =$ 
  - 4
  - 7
  - 18
  - 28
- If  $3 + ? = 16$ , which number should replace? / Ha  $3 + ? = 16$ , ke palo efe e lokelang ho kenngwa?
  - 10
  - 11
  - 13
  - 24
- Which number continues the pattern? / Ke palo efe e ntshetsang paterone pele?

1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 ?


- 4
- 5
- 6
- 7

6. Which shape is the odd one out? / Ke sebopeho sefe se sa tlwaelehang?



7. What is the time difference between these two watches? / Phapang ya nako pakeng tsa ditshupanako tsena tse pedi ke efe?

8.



- a) 4 min
- b) 1 h 4 min
- c) 6 min
- d) 1 h 6 min

9. Which one is the heaviest? / Ke efe e leng boima ka ho fetisisa?



a)



b)



c)




d)

10. 1cm = ?


- a) 10 mm
- b) 100 mm
- c) 1000 mm
- d) 10000 mm

11. How many sides does this object have? / Ntho ena e na le mahlakore a makae?




- a) 4
- b) 5
- c) 6
- d) 7

12. If  $a = 6\text{ cm}$  and  $b = 3\text{ cm}$  find the perimeter of the rectangle below. / Ha  $a = 6\text{ cm}$  mme  $b = 3\text{ cm}$  fumana bopoto loho ba kgutlonne ya mahlakore a mabedi a lekanang e ka tlase.



- a) 9 cm
- b) 12 cm
- c) 15 cm
- d) 18 cm


13. If this cylinder was cut using a vertical plane / Ha silindara ena e ne e sehwa ka lehare/phalo e tsepameng.




What would be the shape of the cut surface? / Sebopeho sa bokahodimo bo sehilweng e ne e tla ba sefe?




a)



b)



c)



d)

14. Which city had the hottest temperature? / Ke motsetoropo ofe o bileng le themphereitjha e tjhesang ka ho fetisisa?


City/ Motsetoropo	Temperature / Themphereitjha ° C
Cape Town	25
Johannesburg	24
Harare	20
<b>Nairobi</b>	22

- a) Cape Town
- b) Johannesburg
- c) Harare
- d) Nairobi

15. Find the mean (average) of the following series of numbers. / Fumana palohare ya letotoo le latelang la dipalo.  
13, 17, 20, 40, 40

- a) 20
- b) 26
- c) 30
- d) 40

16. Which day is best to buy the bread? / Ke letsatsi lefe le loketseng ho reka borotheo?



- a) Monday
- b) Tuesday
- c) Thursday
- d) Sunday